

SIBENIK, 27. SVIBNJA 1964.
BROJ 610 GODINA XIII
List izlazi svake srijede — Uređuje redakcijski kolegij — Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO — Uredništvo: Sibenik - Ul. Petra Grubišića 3 Telefon uredništva 25-62 * Ručopisi se ne vraćaju

šibenskilist

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPCINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara — Izdaje Novinsko-izdavačko poduzeće »Stampa« Šibenik — Direktor MARKO JURKOVIĆ — Mjesečna preplata za SFRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara — Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-1-8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-53

Parada mladosti



Sunčani dan 24. svibnja, ostan će u sjećanju šest tisuća mladića i djevojaka, učesnika do sada najveće parade mladosti održane u Šibeniku. Ostan će u sjećanju onih petnaest tisuća građana, koji su još u ra-

nim satima izišli na ulice da vide manifestaciju svoje mlađe generacije, koja je po brojnosti i organizaciji nadmašila sva očekivanja. Za rođendan predsjedniku Titu, za poklon gradu, čiju dvadesetu godišnjinu

(Nastavak na 2. strani)

U povodu 20-godišnjice oslobodenja Šibenika

Brojne manifestacije

U toku lipnja i srpnja ove godine organizirat će se više priredaba i manifestacija kojima će se obilježiti 20-godišnjica oslobodenja Šibenika i okolnih sela.



U Parku strijeljanih na Šubićevcu, na mjestu gdje su 22. svibnja 1942. talijanski fašisti strijeljali narodnog heroja i sekretara CK Komunističke partije Hrvatske Radu Končara i još 25 rodoljuba iz Splita i okolice prošlog petka održana je komemorativna svečanost, kojoj su prisustvovali predstavnici vlasti, društveno-političkih i boračkih organizacija šibenske općine. Nakon što je minutom šutnje odana pošta Radi Končaru i drugovima na stub su položeni vijenci Udrženja Saveza boraca NOR-a, Općinskog komiteta SK Šibenik i tvornice »Rade Končar« iz Zagreba.

Na slici: šibenski pioniri polazu cvijeće na stup na kojem je strijeljan Rade Končar.

Izbori organa upravljanja u zadružnim organizacijama

Novim ustavnim načelima proklamirano je šire uključivanje radnih ljudi u organe samoupravljanja u svim radnim organizacijama. Raspravljanjem izbora za organe upravljanja u zadružama, pored zadružara koji već više godina učestvuju u upravljanju, ta prava proširena su i na kooperante koji poslovno s kombinatima i poljoprivrednim dobrima.

Cjelokupna aktivnost svih društvenih organizacija, koja se snažno manifestira u širokim raspravama o sedmogodišnjem planu, unapređenju privrednog sistema i sl. predstavlja za zadruge i poljoprivredne organizacije obavezu da pronađu ugovorom s kovođenjem najpogodnijih organizacionih formi, stimulativnim nagradjivanjem, te donošenjem statuta osiguraju povećanu i rentabilnu proizvodnju. Za to postoje povoljni uvjeti. Prešli smo fazu nerentabilnog poslovanja, integracijom su rješeni mnogi problemi usitnjene gospodarstva i time olakšana krupna investiciona ulaganja u poljoprivredu. Izbori u zadružnim organizacijama, kombinatima i dobrima održavaju se, takođe, u vrijeme rasprava o proporcijama plana razvoja zemlje do 1970. godine pri čemu se, osim pronađenja najpogodnijih odnosa u raspodjeli, posebno vodi računa o ličnoj potrošnji i standardu stanovništva. A, upravo standard stanovništva ovisi u znatnoj mjeri o razvoju poljoprivrede. Preraspodjelom u korist standarda doći će do promjene u nivoj i strukturi lične potrošnje, a to će zahtijevati da poljoprivredni proizvođači osiguraju za tržiste daleko širi assortiman roba i poboljšaju kvalitet. Istovremeno, time se stvaraju mogućnosti za jače djelovanje ekonomskih uvjeta, tržišnog mehanizma, te za napuštanje administrativnih mjeru, npr. premija, regresa i sl. Sredstva što ih je zajednica davala u te svrhe mogu se izdvajati za standard i time stvoriti potrošača sposobnog da podnese ekonomsku cijenu formiranu na tržištu.

Zadruge i pogoni kombinata imaju značajne mogućnosti za razvoj i jačanje socijalističkog sektora — kroz kooperaciju, otakup zemljišta i orientacijom na specijaliziranu proizvodnju. Razrađuju se, takođe, elementi za programiranje kooperacije, utvrđivanje optimuma za kooperaciju, minimuma ispod kojeg poslovna suradnja nije od posebnog obostranog interesa za radnu organizaciju i kooperantu, te minimum koji je na granici robne kooperacije i ispunjava uvjeta za uvođenje radnog odnosa kod kuće.

U traženju najpogodnijih formi organizacije u selima, nije od primarnog značenja pitanje da li se orientirati na kombinate ili zadruge. Upravo je i jedna i druga forma pogodna ovisno od uvjeta na pojedinim područjima. Kombinat kao kružni proizvođač neophodan je takođe u neposrednoj blizini nalazi jaka preradivačka industrija, a zadruge s manjim kapacitetima i kroz kooperaciju, gdje djelovanje kombinata nije potrebno. Da bi zadruge mogle razviti punu društvenu aktivnost i stvarati uvjete za osnivanje kombinata, društvena zajednica mora im dati istu podršku kao i kombinatima.

Pripremajući izbore za organe upravljanja u zadružama i drugim organizacijama u poljoprivredi važno je sređivanje spiskova birača. Odredbama zakona, članom zadruge može biti svaki punoljetni poljoprivredni proizvođač koji trajno surađuje sa zadrugom i koji to želi. Statutom zadruge ili odlukom zadružnog savjeta utvrđuje se minimum suradnje, njen oblik i opseg. To upućuje na zaključak da se članstvo temelji na dugoročnoj poslovnoj suradnji u kojoj je proizvođač zainteresiran za rad i poslovni uspjeh zadruge, a ne samo na formalnoj pri-

padnosti. Upravo zbog toga što je kooperant sada radnik orijentiran na određenu specijalizaciju, stekao je i pravo da ga se u trećem izravna s radnicima u drugim privrednim djelatnostima i osigura puna aktivnost u upravljanju.

Jedno od pitanja koje se naće u svim izbornim raspravama jeste i broj članova organa upravljanja. Zakonom je utvrđeno da zadružni savjet može imati najmanje 15 članova, a upravni odbor pet. Odnos između broja zadružara i članova kolektiva utvrđuje se statutom ili odlukom zadružnog savjeta. On svakako mora da održava stvarno stanje u radnoj organizaciji, ali osim toga, važno je koga birati. Može se očekivati da će biti izabrani oni koji su u

stanju najuspješnije usmjeriti zadrugu, njenu ekonomsku jedinicu ili pogon, odnosno pogon za kooperaciju kombinata. Ovaj kriterij treba da utvrđuju zbroji u radnim organizacijama ili zbroji zadružara kooperata. Od kvalitete ljudi koji djeluju u radnim organizacijama u poljoprivredi, naročito rukovodilaca, u najvećoj mjeri ovise pozitivna, ali takođe i negativna kretanja. To znači da će imenovanje ljudi morati temeljen na proizvodnoj orijentaciji. To moraju biti najbolji radnici i sposobni stručnjaci, koji će se još jače orijentirati na proizvodne djelatnosti i izbjegći nerentabilno poslovanje ili čistu trgovinu.

U privrednom sistemu koji se usavršava, u tehnološkim rješenjima i radnim iškustvima pojedinih kombinata i zadružnica je baza za još jače specijalizaciju i utjecaj direktnih proizvođača na proizvodnu orijentaciju, ulaganja i raspodjelu u organizacijama gdje rade.

B. M.

U Kninu je svečano proslavljen Dan mladosti

Proslava Dana mladosti u Kninu i na području općine obilježena je brojnim sportskim i zabavnim priredbama.

Na igralištu Dinare održano je natjecanje pionira iz Golubića, Očestova, Strmice, Vrbnika, Zagrovica i Knina u pionirskom višeboju. Prvo mjesto osvojili su pioniri iz Zagrovica.

Natjecanje u partizanskom višeboju održava se 25. maja.

Članovi »Partizana« Knin, u subotu navečer, priredili su kulturnu akademiju u Domu JNA.

U nedjelju je u licama Knina prodefilirala parada mladosti sa preko hiljadu učesnika. Defile mladih, članova radnih kolektiva, škola, sportskih orga-

nazacija i pripadnika JNA, promatralo je više hiljada građana. Kad se povorka mladića i djevojaka prikupila na prostoru pred improviziranim tribinom na kojoj su se nalazili predsjednik Općinske kupštine Mirko Sinobad, general-major Bruno Vučetić, sekretar Općinskog komiteta SK, Ilija Šimpraga i drugi predstavnici društveno-političkih organizacija i JNA, učesnici proslave govorio je predsjednik Općinskog komiteata Saveza omladine, Frane Tambarović. (m)

Plenum Općinskog komiteta SK Drniš

Organizacione pripreme i iniciranje kadrova za sastav novog općinskog rukovodstva SK bili su centralna pitanja o kojima se prošlog utorka raspravljalo na plenarnom sastanku Općinskog komiteta Saveza komunikata u Drnišu.

Učesnici plenuma su zaključili da novi Općinski komitet, koji će biti izabran koncem juna na godišnjoj općinskoj konferenciji, broji 21 člana i da u njegovom izboru direktno učestvuje svih 1.078 komunista drniške općine, okupljenih u preko 60 osnovnih organizacija SK. Pri raspravljanju o kandidatima za novi komitet vodilo se računa o principu rotacije i težnji da u njegov sastav uđu mlađi ljudi, neposredni proizvođači, pa se predviđa da maksimum jedna trećina dosadašnjih članova može biti ponovo izabrana, a da se izabere najmanje 8 radnika, 2 žene i 3 člana Saveza omladine. Težilo se da sve teritorijalne organizacije u općini budu ravnomjerno zastupljene.




20 UČENIKA IZ KNINA DO BILO »ZMAJEVE« NAGRADA

Sudjelujući na konkursu jugoslavenskog književnog časopisa za djecu »Zmaj«, 20 učenika Osnovne škole u Kninu dobilo je nagrade. Za literarne radove, drugom i trećom nagradom nagrađeno je 18 učenika, a za likovne dva, jedan učenik je dobio treću nagradu, dok je Miroslav Tešić za svoj rad dobio prvu nagradu.

PONOVNO NA DNEVNOM REDU BUKOVICA

U okviru međuopćinske suradnje u Kninu je održan sastanak predsjednika općina Benkovac, Obrovac i Knin na kojem su raspravljana neka aktualna pitanja iz oblasti postepenog razvoja Bukovice.

Ovom sastanku je prisustvovao i Dušan Štrbac, zastupnik Republičkog vijeća Sabora.



Parada mladosti

(Nastavak sa 1. strane)

te omladine, na njene pobjede u socijalizmu.

Prije dvadeset godina, kada su u ovaj grad ušle jedinice Narodnooslobodilačke vojske, u ono rano jutro, među njima bilo je i omladinaca. Neki od njih prodefilirali su i u ovoj paradi, kao prvoborci sa spomenicama i odlikovanjima na grudima. Sedam ešalona omladine prikazali su njenu aktivnost a njene uspjehe, simbolizirali jedinstvo na svim poljima rada.

Komandant parade Drago Putniković predsjednik Općinskog komiteta Saveza omladine, predao je raport tačno u devet sati predsjedniku Općinske skupštine Šibenik Jakovu Grubišiću, koji se s predsjednicima političkog, javnog i kulturnog života komune nalazio na svečanoj tribini. Na tribini su se također nalazili mladi predstavnici JNA i boračkih organizacija.

Paradu su predvodili šibenska Narodna glazba, odred JRM i omladina sa zastavama. Ispred svečane tribine prodefilirali su pripadnici JNA, učenici narodnooslobodilačkog rata, članovi društvenih organizacija, te radnička i srednjoškolska omladina. Toplo su bili pozdravljeni omladinci i omladinke iz Vodica, Prvič Luke, Šepurine, Tribunja i Zlarina, koji su prodefilirali u narodnim nošnjama.

Sredinu povorkе sačinjavale su specijalne organizacije: izvidači, ferijalci, članovi Automoto društva, vatrogasci i članovi Narodne tehnike. Nakon toga, pozdravljeni aplauzom, nailazili su pripadnici predvojničke obuke i članovi sportskih društava, te sportske sekcije iz šibenskih radnih kolektiva.

Paradu mladosti zaključili su predstavnici radnih organizacija, koji su prikazali osnovne karakteristike svoje djelatnosti.

Bila je to manifestacija svestranosti, demonstracija rada i nastojanja šibenske omladine. Bio je to njen simboličan početak Predsjedniku Titu i Danu mladosti, svome gradu i svojim građanima.

J. C.

I u proširenoj reprodukciji vidjeti čovjeka

Prema našem novom Ustavu društveno-ekonomski i politički sistem proizlazi iz položaja čovjeka kao proizvođača i upravljača i služi čovjeku i njegovoj ulozi u društvu. Iz ovog ustavnog načela proističe da se prilikom ulaganja u proširenu reprodukciju moraju podrazumijevati ne samo ulaganja u zgrade i sredstva za rad, u razvoj sirovinske baze (za razna istraživanja), već, prije svega, i ulaganja za potrebe čovjeka, takve potrebe kao što su — stanovi, škole, zdravstvene ustanove... S druge strane, neophodno je stvoriti takve uslove da se na svim nivoima samoupravljanja — od najviših foruma do opštine i radne organizacije — stvore uslovi za što neposredni utjecaj radnog čovjeka, naročito u oblasti investicione politike i dugoročnog planiranja privrednog razvoja.

To je tim značajnije kad se imamo u vidu da poduzevi poduzevaju posljednje dvije godine tendenciju opadanja. Znači, da tamo gdje se sredstva stvaraju najmanje ima mogućnosti uticaja na njihovo korištenje. Samo jednu trećinu investicija u privredi ostvaruju poduzeća, ostalo otpada na političko - teritorijalne zajednice. A u uslovima radničkog samoupravljanja i raspodjele prema radu neophodno je da poduzeća samostalno raspolažu sve većim iznosima za pokriće potoeba i proširene reprodukcije i za stimulaciju proizvođača.

U praksi, međutim, o glavnim pitanjima dugoročne izgradnje još uvijek najmanje dolazi do izražaja uticaj neposrednih proizvođača, koji bi svojim udruženim sredstvima ostvarili najsvršishodnija i ekonomski najopravdavanija ulaganja. Investiciona politika se još uvijek stvara u zatvorenom tehnikratskom poslovnom krugu, koji je izvojevan privilegirani društveni položaj i zasjenjuje sve druge društvene inicijative. A to je višeštruko stetno i predstavlja kočnicu uspješnog razvoja sistema samoupravljanja, sputava inicijativu neposrednih proizvođača i umanjuje interesiranje za osnovne probleme našeg privrednog i društvenog razvijanja uopće.

Naš sistem samoupravljanja zahtijeva baš suprotno: pronaći najbolji i najstimulativniji

sime organizacije kao cjeline. Stavljanjem radnika u položaj da neposredno raspolaže i u svojoj radnoj jedinici fondovima za prosti i proširenje reprodukciju kvalitetno se mijenja njihov odnos prema sredstvima tih fondova. Radnici počinju na njih da gledaju očima dobrobit domaćina i da se bore protiv svakog neuspjeha, protiv njihovog neuspjeha.

Zbog svega toga, omogućavanje radnim zajednicama privrednih organizacija da se neposredno bave i proširenom reprodukcijom ima dvojakog značaja: s jedne strane, dalje se razvija, produbljuje i usavršava radničko samoupravljanje u privredi kao baza našeg općedruštvenog samoupravljanja; s druge strane, najprije će doći do usklajivanja pojedinačnih interesa proizvođača s općim interesima zajednice, jer će neposredni proizvođači najbolje umjeti da u općem interesu društva nađu i vlastiti interes.

Z. K.

POJAĆANA ULICNA RASVJETA U DRNISU

U Drnišu se intenzivno radi na jačanju ulične rasvjete. Radnici Elektičnog poduzeća postavljaju visoke stupove duž drniških ulica, na šetalističkim cestama prema željezničkoj stanicama i postavljaju živinu rasvjetu od 250 do 400 vati.

Vrlo estetski djeluju starci kandelabri pred Meštirovićevim Vrelom života u koje je također stavljen živinu rasvjetu, ali i 125 vati. Vrta živina rasvjeta osvijetljuje Trg kulture i zgradu gimnazije i osnovne škole.

Novom rekonstrukcijom električne mreže, u koju je do sada ušteno oko 5 milijuna dinara, polovicu Drniša bit će osvijetljena živinom rasvjetom, a preostali dio rasvjetljen je u idućoj godini. (c)

PRVA TV ANTENA U STAREM DIJELU KNINA

U srednjem i sjevernom dijelu Knina na krovovima kuća vidi se sve više televizijskih antena. Prijem je zadovoljavajući. Ovih dana pojavila se prva antena u starom dijelu grada, na kući Stipe Šimića.

Računa se da sada u Kninu ima preko 30 televizora. Međutim, masovna nabavka televizora predstoji uskoro i narednih mjeseci, kad se izvrše korekcije na odašiljaču Labištica, a pogotovo kad proradi uređaj na Čelavcu. (m)

ASFALTIRANA ULICA

Završeni su radovi na asfaltiranju Ulice Petra Drapšina u Kninu, od mosta nadvožnjaka, prema sjeveru, u ukupnoj dužini od 500 metara. Na toj dijelini još treba dovršiti asfaltiranje trotoara i dotjerati okoliš gdje nema stambenih objekata.

U MRESTILISTU SE UZCJA KALIFORNIJSKA PASTRVA

U mrestilištu pod Krčićem uspješno se nastavlja uzgoj mladi kalifornijske pastreve za potrebe konzuma. U četiri bažena nalazi se preko 70.000 komada kalifornijskih. Pošto se ta vrsta pastreve brzo razvija u krajnje vrijeme da Turističko društvo napravi nešto na uređenju tog terena.

Kada govorimo o parkiralištu, onda mislimo i na čuvana parkirališta. Naime, veliki broj murterskih gostiju koji dolaze automobilima za vrijeme boravka u mjestu posjećuju otroke i tu se zadržavaju i po nekoliko dana. Oni bi se vjerojatno osjećali mnogo prijatnije kada bi bili sigurni za svoja vozila.

NOVE PRODAVAONICE PZ »GRADINE«

Ovi problemi koji pred nastupaju turističku sezonu tište stanovnike Murtera nisu samo problemi tog mjeseta, već bi se prije moglo reći da su to problemi i čitave šibenske općine. Jer, poznato je da je Murter, pored Vodica, najposjećeniji turistički punkt na području šibenske komune.

Omer JURETA

Naše ugostiteljstvo

Problema ima dosta

U ugostiteljstvu našeg područja u protekloj godini dominirali su, gledano kroz aktivnost poduzeća »Rivijera«, dva ključna problema: integracija i investiciona izgradnja. Rezultati, koji su postignuti na kraju godine, bili su pozitivni i ohrabrujući, ali je iskustvo bilo i te kako dragocjeno u budućim kalkulacijama složene ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

INTEGRACIJA I INVESTIJE

Premda je bilo predviđeno da se integriranje dotadašnjih poduzeća provede još početkom 1963. godine, ono je praktički ostvareno tek prvog lipnja prošle godine. Već je sama ta činjenica predstavljala objektivnu teškoću u planovima za nastupajući sezonu. Tome je prioritet podvojenost u akcijama poduzeća, nejedinstvena gledanja unutar kolektiva, kao rezultat unutrašnjih teškoća. Izgledalo je da će integracija dovesti do toga, da se umjesto prikupljanja snaga i sredstava, te snage i ta sredstva još više »slabave«. Počela je opadati inicijativa ljudi i sve se svaljalo na samu upravu poduzeća. Tako su u samoj praksi poduzeća, pitanja koja su se mogla lako rješavati, izazivala sve nove troškove. Cini se da kao ljudi još nisu bili shvatili bit integracije.

Nije do nje došlo radi toga da bi probleme jednih rješavali oni drugi, već da bi zajedničke probleme svih rješavali zajednički. Integrirana poduzeća, nadalje, nisu imala ni srednje knjigovodstvene situacije. To je knjigovodstvo i danas u zaostaku, a to ima, vidjet ćemo, i svoju posljedicu.

Što se tiče investicija, one su iznosile preko 408 milijuna dinara. Ulaganja se odnose na Vodice (motel, restoran i automobil). Radi se o turističkom naselju, koje je u stvari tek započeto i koje će na kraju doći preko 800 ležaja. Zatim dolazi motel i auto-kamp u Pirovcu (28 ležaja u prvoj fazi), te Tijesno (rekonstrukcija starog i izgradnja novog hotela). Ove investicije, i još neke druge, stavlje su u promet tek potkraj sezone, iako se računalo da će ovi objekti biti eksplorirani u samoj sezoni. To je bio rezultat neravnomjerne izgradnje i počevanja troškova, ali su gubici koje je »Rivijera« zbog tih začašnjenja imala, bili znatni i nenadoknadivi.

KADROVSKE TEŠKOCE

Nedostatak kadrova na terenu, kako po broju tako i po njihovoj kvaliteti, jače se odražava baš protekle godine, i to ne toliko kod već postojećih objekata, koliko kod onih novosagrađenih (Pirovac, Tijesno, Vodice, Jadrija, Martinska). Poduzeće je stajalo pred alternativom: ili do maksimuma oslabiti personal objekata u gradu ili privraviti novu radnu snagu, koja je mahom heterogena u kvalifikacijama. U prvoj solucijsi isti broj radnika rapršuje se na velikom području, dok se u drugom slučaju nameće potreba brzog obučavanja novih kadrova i njihovog uklapanja u

radne zadatke. Protekle godine u tome se u manjoj mjeri i uspjelo. Morat će se i dalje ići za tim da se preko ugostiteljskih škola, seminara i praktičnog rada kroz zimsko doba obučava veći dio ugostiteljskih radnika, koji je onako u to vrijeme ne angažiran, a želi ostati u radnom odnosu. Ovakvi seminari mogli bi se stalno održavati u Vodicama, Pirovcu ili Tijesnu.

radne zadatke. Protekle godine u tome se u manjoj mjeri i uspjelo.

Da je naš poduzeće doseglo ovaj rezultat, može se reći da je dobro. Međutim, u šibenskom poduzeću »Rivijera« imaju s tim pitanjem i drugačijeg istekstva. Ljudi, koji dolaze izvan ovog područja u naš grad upravljajući, su mišlju o sezonu, smatrali su pojedini druge, potrebno ih je zadržati i preko zime. To je bilo ispravno stanovište. Ali, što se dešavalo? Ljudi koji su ostali i primili osobne dohotok u zimskoj sezoni postavljali su veće zahtjeve poduzeću kad je sezona nailazila u pogledu svojih primanja, jer im se pružala mogućnost većih zarada kod drugih privrednih organizacija. Istaknuto je da bi ugostiteljska poduzeća sezonskog karaktera trebala posvetiti veću pažnju tom pitanju kako se ne bi dešavalo da se radnici iz jednog poduzeća često prebacuju u drugo ili obratno.

U poduzeću »Rivijera« postoji mišljenje da i sezonski radnik može zadržati status uposlenog radnika preko cijele godine, ali da bi na neki način efekat njegovog rada u sezoni bio takav da bi pokriva bar pola godine njegove moguće aktivnosti. U praksi to bi značilo, da se u tri mjeseca ostvari ono što bi se ostvarilo u 6 mjeseci da sezona traje. Svakakao tu treba naći rješenje, ne na korist ili štetu jedne ili druge strane, već razumno, zajednički i u interesu poduzeća, ali su gubici koje je »Rivijera« zbog tih začašnjenja imala, bili znatni i nenadoknadivi.

Spomenuto je da Šibenik ima mnogo dobrih ugostitelja širom zemlje, koji bi ovde dobro došli. Gro ugostiteljskih radnika i ovde je dobar. Treba se samo boriti da takav lik usvoje svi, da on pobijedi.

(J. C.)

Iz poduzeća „LUKA“

Najvažnije: Statuti radno vrijeme

Kad smo prije nekoliko dana posjetili šibensko poduzeće »Luka« upravo je bila u toku diskusija o nesumnjivo najaktueltinijim pitanjima koji danas zanima i radnike i službenike i njihove organe upravljanja. Raspravljaljao se o statutu organizacije i prelasku na skraćeno radno vrijeme.

Prije negoli nešto kažemo o tome, evo nekih pokazatelja, koji stvarno svjedoče o prosperitetu ove radne organizacije i o poboljšanju životnog standarda njениh članova. Prosječni planirani mjesечni promet tokom godine iznosi 70.000 tona tereta u pretovaru. U prva 4 mjeseca realizacija ovoga plana izgledala je ovako: u mjesecu januaru izmanipulirano je 91.784 tone, u februaru 60.487, u martu 82.075, a u upriliku oko 77.000 prometnih tona. Ove brojke pokazuju izvjesnu neravnomjernost, koja je neminovna u lučkim poslovnim. Pa ipak, plan je, za prva četiri mjeseca ove godine premašen za 11 posto, jer je planinski zadatak iznosio za ovo razdoblje 280.000 tona, a izmanipulirano je 311.000 tona tereta. Osim toga, što je osobito važno, troškovi su bili niži od planiranih, dok su s obzirom na povoljniju strukturu tereta, pri-

hodi rasli brže od fizičkog obima prometa. To je izazvalo značajnu posljedicu u raspodjeli rada, tako da su osobni dohotoci u odnosu na plan, porasli za 31,8 posto, dok su fondovi porasli čak za 66 posto! Ostvarena proizvodnja znatno je veća od one u prošloj godini za isto razdoblje.

Naravno, da ovo nisu neki definitivni pokazatelji na osnovu kojih bi se gradile druge diskusije i zaključci u vezi s učinkovanjem samoupravljanja i posebno pitanja radnog vremena, ali je nesumnjivo, da se na ovaj način očrtava izvestan put koji, kao važan faktor, ulazi u razmatranje ostalih problema.

Što se tiče statuta, njegov je prednacrt gotov. Republički organ Sindikata saobraćaja i veze ocijenio ga je povoljno. U toku su diskusije oko još nekih

pitanja, a zatim će uslijediti njegovo usvajanje.

Pripreme za prelazak na skraćeno radno vrijeme u punom su jeku. Ako se ovo pitanje očekuje u vezi skraćenja radnog dana od 8 na 7 sati, onda je to provodivo bez negativnih posljedica. Analize pokazuju da u ovoj varijanti ne bi bilo potrebe ni za povećanjem broja zaposlenih, niti za većim prekovenjem radom.

Svaka druga varijanta, u kojoj bi se predpostavljao još jedan sloboden dan u tjednu, nije u stanju da se proveđe u djelu bez povećanja broja zaposlenih. Kako su prihodi s obzirom na tendenciju povećanja troškova i određenog kvantuma robe ograničeni, povećanje broja zaposlenih, prouzrokovalo bi lošije uvjetne raspodjele (primanja po jednom zaposlenom), a to ne bi bilo u skladu s načelom, da prelazak na skraćeni radni tjedan ne smije imati negativnih posljedica u pogledu osobnih dohotaka i životnog standarda radnika. Zato je, specifično za ovu organizaciju, prva solucija jedino pravilno rješenje.

J. C.


Varijacije na temu: školstvo

Ako bi se izgubili iz vida podaci o materijalnim ulaganjima u šibensko školstvo u posljednjih nekoliko godina, onda bi se moglo, s obzirom na još niz neriješenih problema, izvesti ne baš povoljan zaključak o stupnju brige za to područje društvenog života. Međutim, budući da su investicije u šibenskom školstvu pozamašne, onda se može zaključiti da sadašnje boljke šibenskog školstva izviru u prvom redu iz ne tako darežljive ostavštine prije oslobođenja, kada su se škole mogle na prste prebrojiti, a broj onih što su mogli nastaviti daljnje školovanje bio je neznatan.

Ne otkriva se ništa nepoznatoako se kaže da ni u Šibeniku nema dovoljno školskog prostora, da su učionice pretrpane da se nastava odvija ponegdje čak i u tri smjene, da pojedine predmete zbog pomanjkanja stručnih nastavnika predavaju i oni bez dovoljnih kvalifikacija itd. Te popratne pojave nisu mimošte ni školske ustanove na širem području komune. Dapače, situacija je tamo kudim ko lošija, a ponegdje gotovo da sili na razmišljanje.

O školskoj problematiki bilo je govora i na posljednjoj sjednici Prosvjetno-kulturnog vijeća Općinske skupštine Šibenik. Na dnevnem redu tog dijela nalazio se, pored ostalog, pitanje prijevoza učenika viših razreda osnovnih škola. Šibenska komuna, naime, za prijevoz tih učenika izdvaja godišnje značajna finansijska sredstva, pa se postavilo pitanje iznalaženja najprikladnijih načina da se ti izdaci smanje. Na sjednici usvojen je prijedlog nove mreže osnovnih škola. Broj tih škola ostao je isti, ali je izvršena pregradnja pripadnosti nekih područnih odjeljenja gradskim školama. Otvorena je i Šesta osnovna škola na Baldekinu, te će ona, koliko nam je poznato, svoj pravi rad početi ove jeseni.

Novim prijedlogom mreža osnovnih škola u šibenskoj komuni predviđa se nešto veća razvijenost područnih odjeljenja u Rupama, Brodarici i Boraji, a to će se postići tako da se u tim područjima odjeljenjima u novoj školskoj godini proizvedu školovanje do petog, odnosno šestog razreda. Time će se kako je obrazloženo na sjednici Prosvjetno-kulturnog vijeća, uštedjeti izdaci za prijevoz učenika.



Nova škola u Baldekinu

nika, koji bi inače iz godine u godinu bili sve veći. Jer, prijevoz svakog učenika iz Boraje, Vrsna, Lepenice, Brodarice, Krapnja, Jadrtovca, Zatona i Rasline do najbliže osnovne škole i nazad, stajao bi oko 46 tisuća dinara mjesечно, što bi znatno povećalo troškove za osnovnu djelatnost škole. Školama su priznati u prvom redu lični rashodi za osnovne i položajne plaće, zatim prekovremeni i horornari rad sa doprinosima. Osim toga, da bi škole bile ravнопravne u pogledu materijalnih izdataka, svakoj su priznati specifični izdaci, kao što su: najamnina, drvarina, stanarina, prijevoz nastavnika putnika i slični rashodi u ukupnom iznosu od oko 20 milijuna dinara, a zatim su se odredili procenatalni materijalni rashodi za sve škole po istom kriteriju od 10 do 15 posto. Ako se uporede brojke koje govore o rashodima doći ćemo da padatka da izdaci fonda za osnovnu djelatnost za osnovne škole 423 milijuna dinara, za srednje i više škole 174 milijuna dinara, a za stručne škole 67 milijuna dinara.

Gore navedeni izdaci nesumnjivo nisu mali. Šibenska komuna po svemu sudeći, odvaja maksimum sredstava za potrebe školstva. U sadašnjoj situaciji ostala bi, čini nam se, bar jedna stvar za diskusiju. Moglo bi, naime, biti riječ o tome, koliko su šibenske privredne organizacije zainteresirane za rad stručnih škola, u kolikoj bi se mjeri upravo privreda morala zainteresirati za njihov rad i uslove rada, jer je nepobitna činjenica da kadrovi što se školjuju u tim institucijama nalaze zapošljene isključivo u privredi. To saznanje nije novo, pa bi ga baš zbog toga, a i zbog cijelokupnih intencija razvitka školstva trebalo staviti na dnevnji red. U školsku problematiku time bi se, nema sumnje, unijelo više reda i više odgovornosti. (B)

Dnevnik sa Pacifika

Američki film. Režija: N. Seiler

Pri davanju mišljenja o ovom filmu treba svakako imati na umu da je snimljen 1943., neposredno nakon stvarnog odigravanja događaja koje prikazuje, a u vrijeme kada je drugi svjetski rat, pa i onaj na Pacifiku, bjesnio punim intenzitetom. Bio je namijenjen podizanju borbenog duha, te nije čudo što je u njemu zastupljena izvjesna propagandna nota, iako su se strahote rata, naročito onog kojeg su Amerikanci vodili na Guadalcanalu, a koji film prikazuje, teško mogle ublažiti. Ovaj film je inače, u nešto naivnijem i blažem obliku, kao neki prototip kasnijih američkih ratnih filmova, koji se odlikuju nesmiljenom brutalnošću i realizmom i koji odražavaju pravi stav prosječnog Amerikanca prema ratu. On je svakako zanimljiv i korisno ga je pogledati. (c)

Pitaj bilo koju

Američki film. Režija: Charles Walters

Poznati su nam ovakvi američki filmovi o američkom

— b —

Budući da se mnogo šta i s područja školske problematike »vrati« oko materijalnih sredstava pomenut ćemo i neke brojke koje govore o financiranju šibenskog školstva u ovoj godini.

Prema podacima Općinskog društvenog fonda za školstvo, ukupni prihodi za 1964. godinu iznosiće oko 786 milijuna dinara. Od te sume na doprinose za društveni fond za školstvo ot-



Vitomir Gradiška

NOB 1944.

21

Oko ponoći, kako su očekivali četnici, stigla je iz pravca Žirja veza Komande mesta Vodice u 1 barci sa 4 mornara. Dobivši ugovoren znak naši drugovi su normalno pristigli. Umjesto Vukova dočekali su ih četnici, koji su otvorili vatru. Poginuo je jedan drug, a jedan se ranjen bacio u more i preplivao na susjedni otočić. Ostala dvojica su zarobljene. Lađu sa zaplijenjenim materijalom odveli su četnici u Mandalinu Nijemcem.

Pri povlačenju s otoka Dvanjak četnici су srušili svjetionik i kuću svjetioničara u kojoj je našla smrt njegova žena i jedno dijete, koje su četnici prethodno ubili.

21. svibnja:

Treća četa Šibensko-trogirskog odreda napala je na cesti između Marine i Trogira 1 njemački kamion i jedna osobna kola. Kola su izgorjela i u njemu nekoliko njemačkih oficira, dok je kamion uspio da se probije. U toku noći uništen je od nagazne mine 1 njemački tenk na istoj cesti.

— Stab III POS-a izdao je naredenje svojoj flotili naoružanih brodova za prihvatanje ranjenika i zbjega na kopnu ispod Kamene, kao i uputstva po kojima će naoružani brodovi vršiti osiguranje.

— Ustaše iz Oklaja upali su u Mratovo gdje su zapalili 4 kuće i ubili Radaš Kaju ud. Krste, Radaš Jeku ženu Jovana te Đumlija Martu pok. Jovana.

— Jedinice V brigade postavile su zasjedu na cesti Mostine — Benkovac kod seli Kožulovca u koju je upala jedna jača neprijateljska motorizirana kolona. Zapaljeno je 8 kamiona s municijom i jedna osobna kola.

22. svibnja:

Dva patrolna čamca III POS-a stigla su navečer do Kaprija radi osiguranja leuta koji su isli na prihvatanje ranjenika ispod Kamene. U toku noći leuti se nisu odvezli do kopna budući da na dogovorenom mjestu ispod Kamene nisu priječeni ugovoreni znakovi vratom. Te noći, naime, vodila se kod Kamene borba između naših jedinica na osiguranju kanala i njemačkih zasjeda na tom mjestu.

— Uslijed čestih neprijateljskih prepada i zasjeda na kanalu ispod Kamene kotarsko rukovodstvo NOP-a Vodica odlučilo je da se bliže moru na terenu sela Tribunjana formira jedna stalna partizanska straža.

— Na cesti kod Segeta naišao je na minu 1 njemački kamion pun vojnika. Broj mrtvih i ranjenih nije utvrđen.

— Četnici iz Zablaća, koji su na otočiću Dvanjaku postavili zasjedu u toku dana zaustavili su jednu primostenku gajetu koja je isla prema Šibeniku. U gajeti su se nalazili Primostenčari: Luketa i Huljev Ivan, te dva katolička popa: Jurčić Ante sa službom u biskupskom ordinariatu u Šibeniku i Jurčić Ivan župnik u Rogoznici. Četnici su ova dva Primostenčina odveli u Šibenski zatvor, dok su drugu dvojicu ubili i njihova tijela bacili u more.

U Širokama na primostenkom terenu održano je savjetovanje predstavnika kotarskih organizacija NOP-a kotara Šibenik i rukovodstva Komande mesta Šibenik o međusobnoj suradnji oko mobilizacije koja je u toku, kao i pomoći terenskih organa vojske. Ovom savjetovanju prisustvovao je komesar VIII brigade i mjestni oficir Komande splitskog područja.

25. svibnja:

U Lavsu je uplovilo pet brodova koji su dovezli iz Visa hrana i ratni materijal.

Stab III POS-a zatražio je od Komande mornarice da se, radi bolje ekspeditivnosti i što manjeg gomiljanja materijala na Kornatima, sa Visa dnevno doveze samo po jedan brod materijala.

— Nijemci su poduzeli raciju u nekim selima općine Jadrnovo kako bi omeli našu mobilizaciju. Meta su im bili odbornici koje su smatrani osnovnim krivećima za uspešan rad NOP-a na ovom području. U toku dana uhapšeno je u Krapnju 10 ljudi, u Jadrnovo 6, u Vrpolju 10, a u Superbama 4.

— Kod Segeta je naišao na minu još 1 neprijateljski kamion, čije žrtve nisu utvrđene zbog blizine neprijateljskih položaja.

— Jedna formacija od 25 savezničkih aviona izvrsila je nekoliko uzastopnih napada na neprijateljski aerodrom u Zemuniku, koji je znatno oštećen. Iz ustaškog izvještaja vidi se da su ranjena samo 2 stražara.

— Predsjednik Okr. NOO Šibenik drug Pere Škarica održao je na skradinskom terenu sastanak s tamošnjom partizanskom četom koja je u preformiranju. Na licu je zatekao samo 15 boraca bez automatskog oružja, pa im je obećao jedan puškomitrailjer od Komande mesta Vodice.

— Politički komesar VIII brigade Nikola Jončić (Koča) javlja Okr. komitetu Šibenik da će se nalaziti na općini Danilo — Dubrava još 2-3 dana, gdje je u toku mobilizacija, a potom da će se prebaciti na općinu Primošten. S njim da je i komandant mesta Šibenik Maksim Brkić i da su već mobilizirana 70 boraca. Na kraju svog dopisa postavlja pitanje pomoći u tehničkom materijalu za VIII brigadu.

— Na Plamčeniku niže Đeversaka odletio je u zrak 1 njemački kamion koji je naišao na

nagaznu minu postavljenu od udarnog voda V brigade. Kod Vačana na cesti prema Skradinu uništena su 2 njemačka kamiona koja su naišla na mine postavljene od diverzanata Sjeverodalmatinskog odreda.

24. svibnja:

— Iz izveštaja Štaba III POS-a upućenog Komandi mornarice u protuavionskoj odbrani:

»Protuavionska odbrana je organizirana samo na otoku Lavsi i to tako da su 3 zaplijenjenih neprijateljskih naoružanih brodova i postavljena oko same uvale, a 5 puškomitrailjera po okolnim brežuljcima. Brodovi se nalaze u uvali Lavse, ali na većoj udaljenosti jedan od drugoga. Nenaoružani brodovi se napuštaju, dok se naoružani stavlju u pokret i u vožnji na neprijatelja otvaraju vatru. Ljudstvo u Lavsi se sklanja podalje od uvale.

Takav način odbrane natjerao je neprijateljske avione da ne napadnu s male visine, već se penju iznad 5000 metara, odakle njihovo bombardiranje nema efekta, jer bombe padaju i nekoliko stotina metara daleko od cilja.

— U toku noći je učinjen novi pokušaj za prihvatanje ranjenika na kanalu ispod Kamene koji opet nije uspio, jer na kopnu nije dat ugovoren znak vatrom da je kanal slobodan.

— Saveznički avioni u prvi put napali Benkovac.

— Na mjestu Banova Glavica na putu što vodi od Perkovića prema Šibeniku ubijena su 2 ustaša, 1 je ranjen, a 1 zarobljen. To je djelo Šibenske letice cete koja je dočekala ustašku patrolu.

— Cetnici iz Zablaća upali su noću u kuće Marića na Ražinama, pa su odveli 11 muškaraca sa zlostavljaljima.

— U Dubravi je izvršena mobilizacija za VIII brigada. Prijavilo se svega 30 dobrotvora.

25. svibnja:

Jedinice Grupe odreda pustile su se ispod komunikacije Benkovac — Mostine radi usiguranja kanala.

U toku noći jedna četa Sjeverodalmatinskog odreda spustila se na obalu kod Prosike, gdje se sukobila s jednim odredom njemačkih biciklista. Poginula su 3 neprijateljske vojnika.

— Komandant Grupe odreda drug Šime krenuo je na teren skradinske općine radi obučavanja novih boraca skradinske lетеće partizanske čete, i radi uvađanja tih boraca u oružane akcije. U toku noći je ova četa upala u četničku uporabu Šonović, gdje je bilo 39 domaćih četnika, koji su mahom pobegli u Skradin, a samo je 1 zarobljen.

— Jedan formacija savezničkih lovaca-bombardera zapalila je na cesti Šibenik — Drniš 5 njemačkih kamiona s municijom i jedan motocikl.

— U toku noći upali su u Krapanj četnici iz Zablaća pa su ubili odbornika Tanfara Šimu i ranili mu majku Ivanicu, kao i terenskog radnika Gović Ljuba. Tom prilikom su optužakli kuću Jurčić Luke i odveli sobom 25 osoba u Zablaće, koje su strahovito mučili tako da je Milutin Ivanica podlegla ranama. Njezino mrtvo telo je bacili u more.

— Navečer je krenula prva grupa od 69 novomobilisanih s terena općine Danilo — Dubrava za popunu VIII brigade, a u pripremi je nova grupa od 50 drugova iz Birnja i Rakova Sela.

26. svibnja:

Šibenske letice čete je u razdoblju od mjesec dana uništila 13 neprijateljskih kamiona, izbacila iz stroja 60 neprijateljskih vojnika i oslobodila 50 interniraca koje su Nijemci autokolonom vodili u logore u unutrašnjosti. Kroz to vrijeme četa nije imala gubitaka.

— Kod Cerana na cesti Benkovac — Vrana naišla su na minu jedna ustaška zaprežna kola u kojima su poginula 2 ustaša, 1 je ranjen.

— Na cesti kod Borage naišao je na minu 1 njemački kamion pun vojnika. Poginulo je 35 vojnika.

— Formacija od 25 savezničkih aviona balačala je bombe na Zemunik i Benkovac.

27. svibnja:

Prvi i Drugi bataljon V brigade prebacili su se preko komunikacije Mostine — Benkovac linijom Kožulovac — Radašinovići i stigli na obalu radi zaštite ranjenika kada i prihvata materijala koji je stizao preko mora.

— Uslijed nove neprijateljske ofenzive u centralnoj Bosni (Drvarska operacija) vidljivo su oslabljeni njemački garnizoni u cijeloj Dalmaciji. Da bi se iskoristila ta situacija Štab XIX divizije nareduje

gradske vjesti

naši ljudi

VOZAČI, OPREZ!

KINEMATOGRAFI

SLA«: premijera sovjetskog filma — USKRSNUCE II — (do 29. V.)

emijera njemačkog filma — OVELA U ŠAHU — (30. do 29. VI.)

emijera francuskog filma — RESUDA — (1—2. VI.)

APRILA«: američki film DNEVNIK SA PACIFIKA (do 28. V.)

emijera njemačkog filma BRACNI ZAVOD AURORA — (29. V. do VI.)

emijera američkog filma — ETIRI JAHAČA APOKALIŠE — (1—8. VI.)

DEZURNE LJEKARNE

29. V — I narodna — Ulica bžidara Petranovića.
30. V do 5. VI — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva.

MATIČNI URED

ROĐENI

elko, Tome i Tonke Čubrić; er, Boška i Nade Njegić; Di-a, Veljka i Nedilje Mijić; e, Paške i Kate Bralić; Bran-Vice i Tone Jelić; Milan, An-Marije Drezga; Ivica, Luke ilike Poljičak; Ivica, Ante i vice Radin - Mačukat, Toni, azda i Mire Veldić; Dragan, Žarka i Elivire Ostojić; Lada, oslava i Danice Čolak; Li-, Milana i Ivanke Slavica; nir, Mile i Janje Pekas; nko, Ratka i Dragice Perak; gan, Mete - Ahmetu i Vice upoj; Gordana, Josipa i Ma-Radić; Mirjana, Mirka i vke Vrcić; Branka; Ive i ije Aleksić; Ledi, Branka i ke Milin - Ungar; Tomislav, ole i Antice Jugov; Goran, e i Milice Dobrijević; Vaina, Valentinova i Antule ov - Trbuškov i Branka, nkova i Milke Jakšić.

VJENČANI

učenović Jakov, učitelj — čev Vijazovka, služb.

UMRLI

ivković Vesela rođena Čičko, stara 75 godina i Dumić n pok. Jose, star 73 godi-

MALI OGLESNIK

DDAJE SE VANBRODSKI MOTOR »SEA-GULL« snage 5 KS. Upitati: telefon broj Dobrović Milica, Pirovac.

ENJAM DVOSOBNI KOMORNI STAN U CENTRU RADA za odgovarajući na periferiji. Obratiti se na telefonski 22-82.

DDAJE se kuća sa dvorištem centru Šibenika, useljiva-brati se za informacije na adresu: Vinko Matačić, Šibenik, Sarajevska 1.

ZAHVALA

Prigodom smrti naše drage majke, sestre i bake

RAĐOLE VICE ud. MARKA

m putem izražavamo našu boku zahvalnost svima koji s nama suosjećali u našoj likoj tuzi.

Mnogo zahvaljujemo liječni-ma i medicinskom osoblju ternog odjela Medicinskog tra Šibenik na ukazanoj ezi za vrijeme liječenja dra-nam pokojnice.

Isto tako zahvaljujemo rod-i, prijateljima i znancima i su ispratili milu nam po-nicu i izrazili saučešća u du-kom nam i teškoj боли.

Ožalošćena obitelj Karađole

Na našim cestama, svakojakim, iz dana u dan sve više je vozila. A nesreće vrebaju: dovoljno je samo trenutak ne-pažnje. U tom domenu kretao se i naš razgovor s drugom NIKOLOM PETKOVICEM, saobraćajnim milicionerom.

Prije svega: što vam u poslu zadaje najviše bri-ge?

Trebam da govorim o vozačima, naravno. Jer, oni do-nose ponajviše glavobolje. Ma-lo ih je koje ne oduševljava brza vožnja. Mlađe, u prvom redu, te »vespaše«. Upozorenja su ponekad uzaludna, iako ona najviše mogu da koriste sa-mom vozaču.

A stariji vozači. Kako je s njima?

Kod starijih vozača je najveći »nesporazum« činjenica da su oni ispite za vozače polagali mnogo ranije, a propisi se neprestano mijenjaju i usavršavaju. Za razliku od njih, novopečeni vozači vladaju se slobodnije nego što je to dopušteno.



A ima li, možda, i svje-snih prekršaja?

Iako su vozači koji s »pre-dumišljenjem« grijese rjetki, to znači da ih ipak ima. Takvi-ma, a brzo ih se »ulovile«, ne po-mazu mnogo opomene: voze nepromisno i imaju neispravna vozila, pa, kad eto hoće, bivaju i prijavljeni nadležnom općinskom organu.

Pokušavate li na neki na-čin utjecati na podizanje vozačke kulture?

— Mi i jesmo neka vrsta preventive. Nije nam do toga da se događaju prekršaji, jer što ih je manje svakome je od nas i služba lakša i jednostavnija. Kamo sreće, kada se saobraćajne nesreće ne bi događale i kad bi prijestupi sasvim isčezli. A što se tiče našeg na stojanja ono je vidljivo: nesreća je sve manje, posebno onih najtežih. To nas veseli, i to smatramo i svojim uspjehom.

Kao čuvara saobraćajnog reda što vas je u posljednje vrijeme naročito obradovalo?

Bilo je možda više stvari, ali će spomenuti samo jednu: konačno uvođenje reda na Vanjskom. To je, umnogome olakšalo naš posao u gradskom saobraćaju, bar u jednom njegovom dijelu.

A što vas je najviše rastu-žilo?

— Stvar možda nije nova. Riječ je o pješačkim prijelazi-ma, onim »zebraima«, građani-pješaci ne poštuju ih. A na-mijenjene su njima, njihovo sigurnosti. Jer, konačno, ne mora uvijek eventualna krivnja pasti ni na vozača.

Na početku razgovora spomenuli ste pravila vo-žnje, njihovo unapredjava-nje itd. Oduzimaju li i va-ma te stvari vremena?

— Iskreno govoreći — dosta. To je razlog da mi imamo veoma malo vremena na raspola-ganju. Takva je uostalom i na-ša služba. Stručne literature ima podsta, treba ići ukorak s vremenom, a svi to želimo.

Na kraju, recite nešto bez pitanja?


— Možda bi to mogla biti poruka vozačima (i pješacima) pazite kako vozite (i akko ho-date), jer to je jedino u vašem interesu. I ne ljutite se na nas saobraćajne milicionere, jer naš posao ima i jedan veoma va-žan cilj: da na našim cestama bude što manje nesreća. Kada ih nestane — mi ćemo biti naj-sretniji. (B)

Gostuje cirkus „Praha“



Na svojoj turneji po Jugoslaviji u našem gradu će od 27. do 31. o. m. po prvi put gostovati čehoslovački državni cirkus »Praha«. Ovaj reprezentativni ansambl sastoji od više od 50 osoba, a cirkus odjednom može primiti 2.000 ljudi. Čehoslovački cirkus »Praha« karakterizira humor, dosjetku, šarenilo i bržina, a nastupaju čuveni arti-sti, te brojne dreserske grupe

lavova, čimpanza i konja. Ovaj ansambl nastupa u našoj zemlji poslije uspješno održanih tur-neja po Japanu, Burmi, Indiji, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Sovjetskom Savezu. U našoj zemlji gostovao je u Zagrebu i Splitu, gdje je također pošnjeo znatne uspjehe. Cirkus će biti smješten u Dragi, a početak predstava zaka-zan je za 17 i 20 sati.



U prošlu srijedu izvađen je iz mora vijak broda »Partizanka« što ga je ovaj brod, prije tjeđan dana, »izgubio« u blizini otoka Zlarina u punoj vožnji prema Splitu.

Vijak je s osovinom težak oko 5000 kilograma, a izvadilo ga je poduzeće »Brodospas«. Bu-dući da je u ovoj havariji puk-

la osovinu vijka, ona se više neće moći upotrebiti, već će se u brodogradilištu »Kraljevica« zamjeniti novom i postaviti na brod. Sam vijak je nezadnato o-štečen.

Na slici: vijak na remorkeru »Tajon« nakon pristajanja u šibenku luku. (J. Č.)

ALEKSA ŠANTIĆ - ploveći hotel

održavaju stalnu ugodnu tem-perature u svim prostorijama.

Jedno kružno putovanje od sedam - osam dana stoji za turiste oko 150—170 dolara.

OTOK KRAPANJ DOBIO VODOVOD

Prošlog tjedna završeni su ra-dovi na polaganju podmorskog cjevovoda između Krapnja i kopna. Cjevodvod dugačka 420 metara izgrađen je od armirano - betonskih cijevi. Postavljanjem cjevovoda Krapanj je prvi jadranski otok, koji će u naj-skorije vrijeme dobiti pitku vodu s kopna. Radove su obavi-mi mjesni ronioni. U izgradnji vodovoda sudjelovali su stanov-nici Krapnja i Brodarice na dobrovoljnoj osnovi.

ZABILJEŽENO

Teškoće s vodom

Snabdijevanje vodom nekih turističkih mesta, posebno ugostiteljskih objekata, još je uviјek otežano, uprkos veoma intenzivnim radovima oko dovršetka prve etape primor-skog vodovoda. Ovo se odnosi prvenstveno na kamp i motel u Pirovcu, na Tijesnu i Mar-tinsku.

U pirovačkom motelu već ima-gostiju, ali nema dovoljno vode. Iako je poduzeće »Rivi-jera« dosad ulagalo dosta sredstava za transport vode, situacija je nezadovoljavajuća uglavnom zbog nedostatka transportnih sredstava. Međutim, radovi u ovdje u završnoj fazi i prvi dana juna ovaj će objekt dobiti tekuću vodu.

Situacija u Tijesnu za sada je lošija, jer je neizvjesno da li će ovo mjesto dobiti vodu u sporu vrijeme.


Na Martinskoj se opet često događa da restoran ostaje bez vode i to zbog toga što se ne-ma čime dopremati u tamno-ju cisternu.

Protekle godine svaka litra vode ovdje je stajala i do 4 dinara. Očekuje se da će usko-ro biti dovršen jedan brod koji će prenositi vodu, pa će se i situacija na Martinskoj normalizirati. (J. Č.)

JOŠ DVije PRODAVAONICE ZA SAMOPOSLUŽIVANJE

Do kraja ove godine Šibenik će dobiti još dvije moderno uređene prodavaonice sa samo-posluživanjem. Prije više od mjesec dana započeli su radovi na uređenju prodavaonice ex Šare na Pazaru, a ovih dana u toku su radovi na adaptaciji prostorija u novogradnji pre-djelu Šubićevca. Za uređenje i opremu poduzeća »Ishrana« investirat će više od 10 milijuna dinara. Nakon što budu otvorene ove dvije prodavaonice pri-stupit će se zatvaranju nekoliko radnji koje posluju na klasičan način.

foto-kritika



Na takmičenju vatrogasnih društava Šibenske općine, koje je održano u Vodicama nastu-pila su seoske DVD društva iz Zatona i Skradina, te industrijska društva TLM »Boris Ki-drić« i Tvornica elektroda i ferolegura. Poslije održanog de-filea upriličeno je natjecanje. U takmičenju seoskih družina najbolje rezultate postiglo je DVD Zaton, a od industrijskih družina Tvornica elektroda i ferolegura.

Početkom slijedećeg mjeseca obaviti će se službeno otvaranje autokampa u Kanalu. Nakon iz-vršenih adaptacija ovaj objekt raspolaže ugostiteljskom radnjom u kojoj će se moći dobiti hladna jela i pića. Kamp će posjedovati dovoljne kol-čine pitke vode za vrijeme cije-le sezone, raspolaze sanitarnim čvorom i drugim potrebnim objektima, a možda će odjednom primiti više od stotinu vozi-la.

POPIS BORACA I SURADNIKA NOR-a

Na osnovu preporuke Udruga Saveza boraca SR Hrvatske na cijelom području Republike obaviti će se popis svih boraca i suradnika narodno-oslobodilačkog rata. U Šibeniku i okolnim selima popis će se izvršiti do zaključno kraja lipnja ove godine, a poslužiti će u svrhe cijelogodišnjeg proučavanja historijske građe.

Već je davno bilo odlučeno da se bivše kino »Sloboda« adaptira za društvenu i kulturnu aktivnost mladih. U tu svrhu bili su započeti i radovi, koji su se u više navrata prekidali, uglavnom iz objektivnih razloga. Međutim, sada se s tim objektom dešava ono što upravo ne bi smjelo biti.

Gradilište je napušteno, okoliš pretrpan gomilama kamenja i otpadaka. Nekadašnje dvorište je puno smeća, koje se bacaju sa svih strana, i koje se veoma rijetko odnosi.

Ukoliko se već nisu mogli nastaviti radovi, bilo je neop-hodno da se bar privremeno očisti okoliš, a gradnja nastavi kad za to bude uslova. Dio odgovornosti snose i sami izvo-dači, koji, kad obustave radove, ostavljaju ovakvu pustoš. (J. Č.)

Druga savezna nogometna liga

Opet neriješeno

„VARTEKS“ - „ŠIBENIK“ 2:2 (2:0)

U Varaždinu su »Varteks« i »Šibenik« igrali neriješeno — 2:2. Pred oko 500 gledalaca studio je Macakinja iz Osijeka. Strijelci: Levačić u 16. i Švarc u 20. minute za »Varteks«, a Stanišić u 69. i Orošnjak u 88. minute za »Šibenik«.

»Varteks«: Jurec, Vupora, Vinček, Miljenović, Rodik, Matković, Švarc, Levačić, Borovec, Dejanović, Paskutini.

»Šibenik«: Sirković, Friganović, Marenčić, Žepina, Miljević, Stošić, Grgić (Braica), Orošnjak, Stanišić, Aralica, Rora.

Nakon povratka igrača »Šibenika« iz Varaždina razgovarali smo sa Antonom Rorom, vodom puta, koji je izjavio našem suradniku:

— Početak utakmice potpuno je pripao Varaždincima koji su do 20. minute već vodili sa dvama zgodicima prednosti. Golovi su postignuti poslije neoprezne i pogrešne igre obrambenih igrača. Međutim, karakteristično je da moral gostiju nije ni jednog časa popustio. Naprotiv,

»Šibenik« od tada pa do odlaska na odmor igra sve bolje i u nekoliko navrata ugrožava protivnička vrata. Igra se u glavnom odvijala po sredini terena. Domačini su otezali i

grom, tako da je sudac dva puta bio primoran da produži taj dio susreta po jednu minutu.

U drugom poluvremenu »Šibenik« je preuzeo inicijativu, a od 20. minute pa do kraja imao je lagani terensku premoć. Kod stanja od 2:0 imali smo nekoliko povoljnih prilika za smanjenje omjerja, ali navalni igrači to nisu znali iskoristiti. Posljednjih 25 minuta gosti su oštro navalili i stalno opsegjavali vrata Jureca. Iz jednog takog napada Stanišić je smanjio omjer, a dvije minute prije kraja Orošnjak je efektnim zgoditkom izjednačio na 2:2. Rezultat je realan, mada je pobeda mogla pripasti »Šibeniku« koji je, bodren od šibenskih studenata, nadigrao »Varteks« u svakom pogledu.

U ekipi »Šibenika« najzapaženiji je bio Rora, a dobro su igrali Friganović i Stošić. Sudac je autoritativno vodio ovaj susret.

REZULTATI 27. KOLA

Varteks — Šibenik 2:2, Čelik — Lokomotiva 6:3, Istra — Olimpija 2:2, Bosna — Slavonija 0:3, Borac — Maribor 1:0, Borovo — BSK 1:1, Šparta — Sloboda 1:1, Zagreb — Famos 3:1.



TABLICA

Zagreb	27	16	9	2	51:20	41
Borac	27	16	4	7	51:42	36
Maribor	27	14	6	7	54:21	34
Olimpija	27	13	7	7	38:24	33
Sloboda	27	11	7	9	46:41	29
Šibenik	27	8	12	7	32:34	28
Slavonija	27	11	6	10	44:38	28
Čelik	27	10	8	9	38:40	28
Varteks	27	9	9	9	37:39	27
Lokomotiva	27	8	10	9	38:44	26
BSK	27	7	9	11	30:35	23
Borovo	27	8	7	12	37:44	22
Istra	27	8	6	13	29:42	21
Famos	27	6	8	13	30:46	20
Bosna	27	5	9	13	23:46	19
Šparta	27	5	6	16	29:59	16

PAROVI 28. KOLA

Borac — Šibenik, Varteks — Istra, Bosna — Čelik, Borovo — Lokomotiva, Šparta — Olimpija, Zagreb — Slavonija, Famos — Maribor, Sloboda — BSK.

IGRAJU PODSAVEZNE JU-NIORSKE REPREZENTACIJE SIBENIKA I ZADRA

U četvrtak 28. o. m. na stadiolu »Rade Končara« sastaju se podsavezne juniorske reprezentacije Zadra i Šibenika. Ovaj susret poslužiće selektorima u izboru najboljeg republičkog juniorskog sastava. Utakmica počinje u 17.30 sati.

U ČAST DANA MLADOSTI DINARA POBJEDNIK NOGOMETNOG TURNIRA

U povodu Dana mladosti i 20-godišnjice oslobodenja Knina u Kninu je održan nogometni turnir. Sudjelovale su reprezentacije garnizona Šibenik, Zadar i Knin, te »Dinara«.

Susret između garnizona Šibenik - Zadar završen je u regularnom vremenu 3:3, a nakon izvođenja 11-eraca 10:9. Dinara i tim garnizona Knin u regularnom vremenu postigli su rezultat 2:2, a nakon izvođenja penala Dinara je pobijedila sa 6:2.

Drugoga dana turnira u prvoj igri momčad Zadra pobijedila je svoje drugove iz Knina s rezultatom 4:1. U finalnoj utakmici Dinara je savladala tim garnizona Šibenik s rezultatom 1:0. Jedini gol postigao je inž. Bjegović.

Time je Dinara osvojila pehar predsjednika Općinske skupštine i komandanta garnizona.

DACI GIMNAZIJE POSJETIT CE SRB

U okviru proslave Dana mladosti učenici kninske Gimnazije posjetiti će ustaničko mjesto Srb. Oni će tom prilikom s omladinom Srbā održati natjecanja u više sportskih disciplina.

Upravni odbor Općinskog fonda za stambenu izgradnju Šibenik, u smislu člana 33. i 50. Zakona o financiranju stambene izgradnje (Službeni list SFRJ broj 47/59), i člana 33. Pravila fonda, na svojoj V redovnoj sjednici održanoj dana 20. V 1964. godine, rješavajući o podnijetim prijavama u V natječaju objavljenom 28. I 1964. godine pod brojem 1/64, nakon izvršenog bodovanja prikupljenih ponuda, donio je ovo

rješenje

I — Povećava se iznos kredita po V natječaju umjesto raspisanih 30,000.000 na iznos od 60,000.000 dinara kao transa za 1964. godinu.

II — Utvrđuje se minimum bodova po ovom natječaju po zahtjevima za kredit za dovršenje izgradnje i nadogradnje u visini od 15 bodova, a za adaptaciju u visini od 13 bodova, te se sve ponude koje su postigle ovaj minimum ocjenjuje kao povoljne. Ostale ponude koje nisu postigle ovaj minimum, smatraju se nepovoljnim.

III — Na temelju utvrđenja pod II, u natječaju su uspjeli oni natjecatelji koji traže kredit, i to samo za jedan stan po jednom natjecatelju:

a) ZA DOVRŠENJE IZGRADNJE, DOGRADNJE I NADGRADNJE

Lugović Marinko, Lugović Vlade, Milović Milan, Ilijašević Milan, Španja Ivo, Biluš Marko, Kapov Sime, Čubrić Gašpar, Šupe Ante, Šarić Josip, Matić Stipe, Jušić Ivo, Stegić Fran, Gović Sime, Nadoveza Petar, Đurin Prgin Darko, Pauk Vice, Tomas Vatroslav, Dunkić Josip, Pipunić Jakov, Grgas Boris, Perkov Valentin, Šišara Marinko, Jurić Ivo, Čišćimko Fran, Dodig Ivo, Žaja Marijan, Jurković Mladen, Jurković Ivo, Šarić Stjepan, Radovčić Martin, Mrčela Joso, Ninić Milan, Franjić Ante, Crnica Augustin, Kuvac Marko, Sunara Ivo, Vukšić Krste, Vukorepa Jere, Vrančić Ivo, Cvitanović Josip, Cvitanović Ivo, Čogelja Ika, Franin-Pećarica Marko, Juras Ivo i Tomo, Belamarić Ante, Meić Joso, Kalauz Drago, Mikulandra Marinko, Mikulandra Mladen, Meić Valentin, Jurin Špiro, Gašparov Blaž, Čoga Ante, Čoga Petar, Šimac Ante, Milković Niko, Belamarić Ante i Tomo, Pletikosa Drago, Livić Karlo, Jović Petar, Blaž Josip, Nadoveza Petar, Gačina Dragomir, Zaninović Blaž, Grubišić Petar, Grubišić Marinko, Uroda Zorka, Matić Ivan, Nižić Antica, Mikelin Sladić Anka, Jerkov Miljenko, Stambuk Svetozar, Lukas Petar, Ercegović Josip, Bojmić Ivo, Đaković Rade, Juran Marko i Šarić Marija.

b) ZA VECU ADAPTACIJU

Bujas Nikola, Antunac Stipe, Antulov Božo, Gašpić Marinko, Marićić Ivan, Junaković Ivica, Dubravica Marko i Računica Bogoljub.

IV — U natječaju nisu uspjeli natjecatelji koji traže kredit:

a) ZA DOVRŠENJE IZGRADNJE, DOGRADNJE I NADGRADNJE

Cogelja Mirko, Juraga Ante, Radić Vladimir, Jelić Ante, Skorić Ante, Jurić Josip, Juras Josip, Lacmanović Ante, Svetina Ante, Lukas Linardo, Rupić Bruno, Rupić Marko, Petković Dane i Dobrota Dušan.

b) ZA VECU ADAPTACIJU

Zaninović Jakov

V — Nisu razmatrane prijave, jer nije uplaćeno učešće, te se smatra da su odustali od natječaja ovi natjecatelji:

Nakić Vilma, Jadronja Mirko, Lambaša Paško i Marko, Bušac Ivo, Vukelja Špiro i Crvelin Ive.

OPĆINSKO TAKMIČENJE KLUBOVA »MLADIH TEHNICARA«

U organizaciji Općinskog odbora Narodne tehničke i prosvjetne organa Šibenske općine održano je takmičenje klubova »Mladih tehničara« u kojem su sudjelovali predstavnici II., III., IV. i V. osnovne škole, te osnovne škole Perković i Primošten. U natjecanju »tehničkog znanja kroz igru i razgovod«, najbolje rezultate postigla je IV. osnovna škola, na drugo mjesto se plasirala V. osnovna, a na treće osnovna škola Perković. Trima najbolje plasiranim ekipama dodijeljene su nagrade. Pobjednik ovog natjecanja stekao je pravo nastupiti na kotarskom takmičenju što se održava u Splitu 28. o. m.

LES NEPOZNATE ZENE NAĐEN NA PRUZI COD UNESICA

U srijedu 20. o. m. iz 20 sati pregažena je na željezničke pruzi između Unešića i Sedra jedna žena čiji identitet još nije utvrđen. Visoka je 15 cm, kose dugačke, smede boje posebnih znakova nema, star između 25 i 35 godina. Obučen je u starijoj haljinji zelene boje sa šest dugmadi sprjeda. Prema izjavni osoba koje su je ranje vidjele radi se o gluhenjima moj ženi, duševno; zaostalo koja je navodno prosjačila.

Ukoliko netko bilo šta zna nastradaloj ženi neka o tom obavijesti Upravu unutrašnjih poslova Šibenik.

Operacija PASTORIUS

Svaka dva sata u sobu 351 ulazila je nova stenografska navljaljati iz početka. Na kraju, Daschov opširan izvještaj, pun najsitnijih detalja, obuhvat je ni manje ni više nego 25 stranica kucan pisačim strojem.

Među najvažnije informacije spadala je Daschova izjava o saboterskoj školi na jezeru Quenz i njenom oberlajntantu Kappeu i spisak objekata koje su grupa 1 i 2 trebale razoriti. Dasch je do u tančine opisao svakog čovjeka iskrivog podmornice U-201 i U-202. Dao je ime i adresu svakog pojedinog čovjeka s kojim su sabotri trebali uspostaviti vezu. Osim toga, Dasch je opisao kako funkcioniše opskrba živjelim namirnicama u Njemačkoj, sistem racioniranja, stambene teškoće i vojno stanje.

Tada je, na najveće zaprepaštenje agenata, otkrio podatak od nevjerojatne vrijednosti za saveznike. Sve do tada saveznici su bili u golemom čudu zbog toga što im nikako ne uspijevaju protivpodmornički napadi. Što je u stvari bilo Njemačke podmornice tehnički veoma usavršene, operirale su u mnogo većim dubinama nego što su to saveznici znali i vjerivali — daleko ispod dubina koje su mogle dosegnuti njihove podvodne bombe.

Na kraju, Dasch je izrazio nadu da će mu se — kad protuuslugu za njegova otkrića — dozvoliti da u propagandnim emisijama američkog radija govori njemačkom narodu.

Tačno u vrijeme kad je Dasch završio svoj izvještaj u Washingtonu, agenti FBI otvorili su nezaključana vrata Burgerove sobe u njegovom hotelu »Governor Clinton«. Bilo je očigledno da je njihov dolazak Burgera više obradovao nego što ga je iznenadio. Otprikljike sat kasnije Heinck i Quirin, samo što su se vratili s jedne kasnije kino-predstave našli su se, također, on — kraj brave.

Edward Kehrling, vođa grupe broj 2, posjetio je svoju ženu koja je živjela u New Yorku. Bilo je 22. juna. Slijedeće večeri pošao je ponovo u pratnji Thiela. U stanu su ih dočekali agenti FBI.

Mladog, 22. godišnjeg Haupta FBI je već tjedan dana pratio kao sjenku. Čekao se samo pogodan trenutak da ga zgrabe. Konačno, 27. juna navečer, uhapšen je u stanu svojih roditelja u Chikagu. Ništa mu drugo nije preostalo nego da agente odvede na trag Hermanna Neubauera, posljednjeg od osmorice Kappeovih sabotera.

Pet dana kasnije predsjednik SAD Rosevelt imenovao je izvanredni vojni sud za ispitivanje tog slučaja. Bio je to prvi sud takve vrste poslije umorstva Abrahama Linkolna 1865. godine.

Postupak je bio obavljen velom stroge tajanstvenosti. Amerikanci su još uvijek bili pod dojmom strahovitog japanskog prepada na Pearl Harbour. Njihova otočna straža bila je razbijena u paraparčad i nepriravnata za protuofanzivu. I baš u takvoj situaciji, kad su se pripremali za veliki ispit svojih sposobnosti, zaprijetila im je podmukla opasnost: saboterski napadi na njihovu ratnu industriju!

Pohvatani saboteri nisu ni jednom riječju otkrili jesu li oni prvi njemački diverzantski val za kojim su trebali doći drugi ili nisu. Amerikanci su razmišljali: možda će brza i oštra presuda osmratori sabotera biti opomena njemačkom vodstvu. A, da se to uradi bilo je potrebno imenovati izvanredni vojni sud koji može izreći smrtnе kazne, jer u takvim slučajevima civilni sud za to nije bio ovlašten.

Suđenje je počelo u sali ministarstva pravde. Branioci, svjedoci, posmatrači i vojni policijski morali su se zakleti da će o svemu što vide i čuju apsolutno šutjeti.

Najviši američki vojni pravnici na čelu s pukovnikom Kennethom C. Royallom postavljeni su od